

S a d r ž a j

AKTI NAČELNIKA OPŠTINE

| | |
|--|--------|
| ➤ Rješenja o isplati regresiranih kamata | 1-120. |
|--|--------|

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-423-41/09
Datum: 10.08.2010. godine

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010. godini („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine d o n o s i:

R J E Š E N J E

PETROVIĆ DRAGIŠI iz Donjeg Zabrdā isplatiti na ime podrške dugoročnim ulaganjima, iznos od: 1679,89 KM (hiljadušeststotinasedamdesetdevet i 89/100 konvertibilnih maraka).

Odjeljenje za finansije izvršice ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010. godini.

O b r a z l o Ź e n j e

PETROVIĆ DRAGIŠA iz Donjeg Zabrdā je podnio zahtjev broj: 02/5-423-41/09 kojim traži novčani podsticaj kao podršku dugoročnom ulaganju u izgradnju objekta za tov junadi dimenzija 27x6m. Imenovani je uz zahtjev priložio potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Uvidom u priloženu dokumentaciju i izlaskom na lice mjesta, nadležna Komisija Administrativne službe opštine Ugljevik utvrdila je da imenovi izvršio investicije u visini od 33.597,84 KM i to u izgradnju objekta za tov junadi. Komisija je mišljenje predočila načelniku Opštine, te je riješeno kao u dispozitivu.

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ .

Dostavljeno:

1. Imenovanom
2. Računovodstvu
3. Arhivi
4. Službeni bilten

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl. ecc s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-423-85/09

Datum: 10.08.2010. godine

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010. godini („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine d o n o s i:

R J E Š E N J E

Rikić Tihomir sinu Save iz Ugljevik Sela isplatiti na ime podrške dugoročnim ulaganjima, iznos od: 1097,00KM (hiljadudevedesetsedam konvertibilnihmaraka).

Odjeljenje za finansije izvršiće ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna ulaganja u privredu Opštine Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010. godini.

O b r a z l o ž e n j e

Rikić Tihomir iz Ugljevik Sela je podnio zahtjev broj: 02/5-423-85/09 kojim traži novčani podsticaj kao podršku dugoročnom ulaganju u izgradnju objekta za tov junadi dimenzija 43x6m. Imenovani je uz zahtjev priložio potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Uvidom u priloženu dokumentaciju i izlaskom na lice mjesta, nadležna Komisija Administrativne službe opštine Ugljevik utvrdila je da imenovi izvršio investicije u visini od 21.947,00KM i to u izgradnju objekta za tov junadi. Komisija je mišljenje predočila načelniku Opštine, te je riješeno kao u dispozitivu.

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ .

Dostavljeno:

1. Imenovanom
2. Računovodstvu
3. Arhivi
4. Službeni bilten

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl. ecc s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-423-58/09

Datum: 10.08.2010. godine

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010. godini („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine d o n o s i:

R J E Š E N J E

MEHMEDBEGOVIĆ AMIRU iz Srednje Trnove isplatiti na ime podrške dugoročnim ulaganjima, iznos od: 623,85 KM (šeststotinadvadesettri i 85/100 konvertibilnih maraka).

Odjeljenje za finansije izvršice ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010. godini.

O b r a z l o ž e n j e

MEHMEDBEGOVIĆ AMIR iz Srednje Trnove je podnio zahtjev broj: 02/5-423-58/09 kojim traži novčani podsticaj kao podršku dugoročnom ulaganju u izgradnju gospodarskog objekta- štala dimenzija 8x5,5m. Imenovani je uz zahtjev priložio potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Uvidom u priloženu dokumentaciju i izlaskom na lice mjesta, nadležna Komisija Administrativne službe opštine Ugljevik utvrdila je da imenovi izvršio investicije u visini od 12.477,00KM i to u izgradnju gospodarskog objekta-štala. Komisija je mišljenje predočila načelniku Opštine, te je riješeno kao u dispozitivu.

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ .

Dostavljeno:

1. Imenovanom
2. Računovodstvu
3. Arhivi
4. Službeni bilten

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl. ecc s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-423-17/09

Datum: 10.08.2010. godine

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010. godini („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine d o n o s i:

R J E Š E N J E

LAZIĆ BLAGOJU sinu Stanimira iz Donje Krčine isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne kredite, iznos od 533,54 KM (petstotinatridesetri i 54/100 KM).

Odjeljenje za finansije izvršiće ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010. godini.

O b r a z l o ž e n j e

LAZIĆ BLAGOJA sin Stanimira iz Donje Krčine je podnio zahtjev broj: 02-423-17/09 kojim traži regresiranje kamata u 2009. godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ .

Dostavljeno:

1. Imenovanom
2. Računovodstvu
3. Arhivi
4. Službeni bilten

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl. ecc s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-423-154/08

Datum: 10.08.2010. godine

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010. godini („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine d o n o s i:

R J E Š E N J E

SPASOJEVIĆ LAZARU sinu Riste iz Donje Krčine isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne kredite, iznos od 318,86 KM (tristotineosamnaest i 86/100 KM).

Odjeljenje za finansije izvršiće ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010. godini.

O b r a z l o ž e n j e

SPASOJEVIĆ LAZAR sin Riste iz Donje Krčine je podnio zahtjev broj: 02-423-154/08 kojim traži regresiranje kamata u 2009. godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ .

Dostavljeno:

1. Imenovanom
2. Računovodstvu
3. Arhivi
4. Službeni bilten

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl. ecc. s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-423-346/08

Datum: 10.08.2010. godine

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010. godini („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine d o n o s i:

R J E Š E N J E

SANDIĆ MILANU sinu Jefte iz Donje Krčine isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne kredite, iznos od 2421,27 KM (dvijehiljadečetiristotinedvadesetjedna i 27/100 KM).

Odjeljenje za finansije izvršiće ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010. godini.

O b r a z l o ž e n j e

SANDIĆ MILAN sin Jefte iz Donje Krčine je podnio zahtjev broj: 02-423-346/08 kojim traži regresiranje kamata u 2009. godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ .

Dostavljeno:

1. Imenovanom
2. Računovodstvu
3. Arhivi
4. Službeni bilten

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl. ecc s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-423-181/08

Datum: 10.08.2010. godine

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2009. godini („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 3/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine d o n o s i:

R J E Š E N J E

PETROVIĆ RANKI iz Donje Krčine isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne kredite, iznos od 737,95 KM (sedamstotinatridesetsedam i 95/100 KM).

Odjeljenje za finansije izvršiće ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010. godini.

O b r a z l o ž e n j e

PETROVIĆ RANKA iz Donje Krčine je podnijela zahtjev broj: 02-423-181/08 kojim traži regresiranje kamata u 2009. godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovana je uz zahtjev priložila potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovana realizovane kredite namjenski uložila u poljoprivredu, te je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ .

Dostavljeno:

1. Imenovanom
2. Računovodstvu
3. Arhivi
4. Službeni bilten

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl. ecc s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-423-290/08

Datum: 10.08.2010. godine

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010. godini („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine d o n o s i:

R J E Š E N J E

MITROVIĆ MITRU sinu Sime iz Gornje Krčine isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne kredite, iznos od 2178,21 KM (dvijehiljadesedamdesetosam i 21/100 KM).

Odjeljenje za finansije izvršiće ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010. godini.

O b r a z l o ž e n j e

MITROVIĆ MITAR sin Sime iz Gornje Krčine je podnio zahtjev broj: 02-423-290/08 kojim traži regresiranje kamata u 2009. godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ .

Dostavljeno:

1. Imenovanom
2. Računovodstvu
3. Arhivi
4. Službeni bilten

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl. ecc s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-423-347/08

Datum: 10.08.2010. godine

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2009. godini („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 3/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine d o n o s i:

R J E Š E N J E

LUKIĆ RADI kćerki Ostoje iz Gornje Krčine isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne kredite, iznos od 1908,03 KM (hiljadudevestoosam i 03/100 KM).

Odjeljenje za finansije izvršiće ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna ulaganja u privredu Opštine Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010. godini.

O b r a z l o ž e n j e

LUKIĆ RADA kći Ostoje iz Gornje Krčine je podnijela zahtjev broj: 02-423-347/08 kojim traži regresiranje kamata u 2009. godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovana je uz zahtjev priložila potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovana realizovane kredite namjenski uložila u poljoprivredu, te je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ .

Dostavljeno:

1. Imenovanom
2. Računovodstvu
3. Arhivi
4. Službeni bilten

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl. ecc s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-423-61/09

Datum: 10.08.2010. godine

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010. godini („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine d o n o s i:

R J E Š E N J E

RADOVANOVIĆ DRAGANU sinu Mikana iz Korenite isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne kredite, iznos od 1130,40KM (hiljadustotrideset i 40/100 konvertibilnih maraka).

Odjeljenje za finansije izvršice ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010. godini.

O b r a z l o ž e n j e

RADOVANOVIĆ DRAGAN sin Mikana iz Korenite je podnio zahtjev broj: 02/5-423-61/09 kojim traži regresiranje kamata u 2009. godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor načelniku Opštine u roku od 8 dana od dana prijema rješenja.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ .

Dostavljeno:

1. Imenovanom
2. Računovodstvu
3. Arhivi
4. Službeni bilten

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl. ecc s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-423-94/09

Datum: 10.08.2010. godine

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010. godini („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine d o n o s i:

R J E Š E N J E

JOVANOVIĆ SAVI sinu Radovana iz Korenite isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne kredite, iznos od 714,79KM (sedamstočetnaest i 79/100 konvertibilnih maraka).

Odjeljenje za finansije izvršiće ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010. godini.

O b r a z l o ž e n j e

JOVANOVIĆ SAVO sin Radovana iz Korenite je podnio zahtjev broj: 02/5-423-94/09 kojim traži regresiranje kamata u 2009. godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor načelniku Opštine u roku od 8 dana od dana prijema rješenja.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ .

Dostavljeno:

1. Imenovanom
2. Računovodstvu
3. Arhivi
4. Službeni bilten

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl. ecc s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-423-202/08

Datum: 10.08.2010. godine

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010. godini („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine d o n o s i:

R J E Š E N J E

TOMIĆ VUKAŠINU sinu Nedeljka iz Korenite isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne kredite, iznos od 2245,65KM (dvijehiljadedvjestaćeterdesetpet i 65/100 konvertibilnihmaraka).

Odjeljenje za finansije izvršice ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010. godini.

O b r a z l o ž e n j e

TOMIĆ VUKAŠIN sin Nedeljka iz Korenite je podnio zahtjev broj: 02-423-202/08 kojim traži regresiranje kamata u 2009. godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor načelniku Opštine u roku od 8 dana od dana prijema rješenja.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ .

Dostavljeno:

1. Imenovanom
2. Računovodstvu
3. Arhivi
4. Službeni bilten

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl. ecc s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-423-136/08

Datum: 10.08.2010. godine

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010. godini („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine d o n o s i:

R J E Š E N J E

CVJETINOVIĆ DRAGANU sinu Đorđa iz Korenite isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne kredite, iznos od 611,87KM (šestojedanest i 87/100 konvertibilnih maraka).

Odjeljenje za finansije izvršiće ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010. godini.

O b r a z l o ž e n j e

CVJETINOVIĆ DRAGAN sin Đorđa iz Korenite je podnio zahtjev broj: 02-423-136/08 kojim traži regresiranje kamata u 2009. godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor načelniku Opštine u roku od 8 dana od dana prijema rješenja.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ .

Dostavljeno:

1. Imenovanom
2. Računovodstvu
3. Arhivi
4. Službeni bilten

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl. ecc s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-423-73/09

Datum: 10.08.2010. godine

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010. godini („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine d o n o s i:

R J E Š E N J E

TOMIĆ RADIŠI iz Korenite isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne kredite, iznos od 412,89KM (četirstodvanest i 89/100 konvertibilnihmaraka).

Odjeljenje za finansije izvršiće ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010. godini.

O b r a z l o ž e n j e

TOMIĆ RADIŠA iz Korenite je podnio zahtjev broj: 02/5-423-73/09 kojim traži regresiranje kamata u 2009. godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor načelniku Opštine u roku od 8 dana od dana prijema rješenja.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ .

Dostavljeno:

1. Imenovanom
2. Računovodstvu
3. Arhivi
4. Službeni bilten

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl. ecc s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-423-235/08

Datum: 10.08.2010. godine

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010. godini („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine d o n o s i:

R J E Š E N J E

JOVANOVIĆ JULKI kćerki Boška iz Korenite isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne kredite, iznos od 313,50 KM (tristotrinest i 50 /100 KM).

Odjeljenje za finansije izvršiće ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010. godini.

O b r a z l o ž e n j e

JOVANOVIĆ JULKA kći Boška iz Korenite je podnijela zahtjev broj: 02-423-235/08 kojim traži regresiranje kamata u 2009. godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovana je uz zahtjev priložila potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovana realizovane kredite namjenski uložila u poljoprivredu, te je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ .

Dostavljeno:

1. Imenovanj
2. Računovodstvu
3. Arhivi
4. Službeni bilten

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl. ecc s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-423-47/09

Datum: 10.08.2010. godine

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010. godini („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine d o n o s i:

R J E Š E N J E

MILIĆ ANGELINI iz Korenite isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne kredite, iznos od 58,21 KM (pedesetosam i 21 /100 KM).

Odjeljenje za finansije izvršice ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010. godini.

O b r a z l o ž e n j e

MILIĆ ANGELINA iz Korenite je podnijela zahtjev broj: 02/5-423-47/09 kojim traži regresiranje kamata u 2009. godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovana je uz zahtjev priložila potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovana realizovane kredite namjenski uložila u poljoprivredu, te je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ .

Dostavljeno:

1. Imenovanoj
2. Računovodstvu
3. Arhivi
4. Službeni bilten

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl. ecc s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-423-238/08

Datum: 10.08. 2010.godine

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine d o n o s i:

R J E Š E N J E

RADOVANOVIĆ PETRU sinu Slobodana iz Ugljevičke Obriježi isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne kredite, iznos od 1146,06 KM (*hiljadustočetredeset i 06/100 konvertibilnihmaraka*).

Odjeljenje za finansije izvršiće ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini.

O b r a z l o ž e n j e

RADOVANOVIĆ PETAR sin Slobodana iz Ugljevičke Obriježi je podnio zahtjev broj: 02-423-238/08 kojim traži regresiranje kamata u 2009.godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio za opremanje samostalne radnje za izradu drvene ograde, te je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor načelniku Opštine u roku od 8 dana od dana prijema rješenja.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ .

Dostavljeno:

1. Imenovanom
2. Računovodstvu
3. Arhivi
4. Službeni bilten

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić,dipl.ecc s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-423-81/09

Datum: 10.08.2010. godine

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010. godini („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), Načelnik opštine d o n o s i:

R J E Š E N J E

POPOVIĆ ANDRIJI iz Korenite isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne kredite, iznos od 396,12 KM (tristotinedevedesetšest i 12/100 konvertibilnih maraka).

Odjeljenje za finansije izvršiće ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010. godini.

O b r a z l o ž e n j e

POPOVIĆ ANDRIJA iz Korenite je podnio zahtjev broj: 02/5-423-81/09 kojim traži regresiranje kamata u 2009. godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor načelniku Opštine u roku od 8 dana od dana prijema rješenja.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ .

Dostavljeno:

1. Imenovanom
2. Računovodstvu
3. Arhivi
4. Službeni bilten

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl. ecc s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-423-39/09

Datum: 10.08.2010. godine

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010. godini („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine d o n o s i:

R J E Š E N J E

Simikić Vujadinu sinu Pere iz Donje Trnove isplatiti na ime podrške dugoročnim ulaganjima, iznos od: 181,97 KM (*stotinuosamdesetjedna i 97/100 konvertibilnihmaraka*).

Odjeljenje za finansije izvršice ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010. godini.

O b r a z l o ž e n j e

Simikić Vujadin iz Donje Trnove je podnio zahtjev broj: 02/5-423-39/09 kojim traži novčani podsticaj kao podršku dugoročnom ulaganju u izgradnju objekta predviđenog za štalu, sjenaru i slično dimenzije 7x5m. Imenovani je uz zahtjev priložio potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Uvidom u priloženu dokumentaciju i izlaskom na lice mjesta, nadležna Komisija Administrativne službe opštine Ugljevik utvrdila je da imenovi izvršio investicije u visini od 3639,45KM i to u izgradnju objekta za štalu, sjenaru. Komisija je mišljenje predočila načelniku Opštine, te je riješeno kao u dispozitivu.

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ .

Dostavljeno:

1. Imenovanom
2. Računovodstvu
3. Arhivi
4. Službeni bilten

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl. ecc s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-423-217/08

Datum: 10.08.2010. godine

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010. godini („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine d o n o s i:

R J E Š E N J E

TEŠIĆ MILADINU sinu Veljka iz Gornje Trnove isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne kredite, iznos od 2200,78 KM (*dvijehiljadest i 78/100 KM*).

Odjeljenje za finansije izvršice ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010. godini.

O b r a z l o ž e n j e

TEŠIĆ MILADIN sin Veljka iz Gornje Trnove je podnio zahtjev broj: 02-423-217/08 kojim traži regresiranje kamata u 2009. godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ .

Dostavljeno:

1. Imenovanom
2. Računovodstvu
3. Arhivi
4. Službeni bilten

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl. ecc s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-423-256/08

Datum: 10.08.2010. godine

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010. godini („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine d o n o s i:

R J E Š E N J E

ĐOKIĆ MILADINU sinu Milana iz Gornje Trnove isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne kredite, iznos od 473,49 KM (*četiristotinesedamdesetri i 49/100 KM*).

Odjeljenje za finansije izvršiće ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010. godini.

O b r a z l o ž e n j e

ĐOKIĆ MILADIN sin Milana iz Gornje Trnove je podnio zahtjev broj: 02-423-256/08 kojim traži regresiranje kamata u 2009. godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ .

Dostavljeno:

1. Imenovanom
2. Računovodstvu
3. Arhivi
4. Službeni bilten

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl. ecc s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-423-260/08

Datum: 10.08.2010. godine

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010. godini („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine d o n o s i:

R J E Š E N J E

ĐOKIĆ MIROSLAVU sinu Miladina iz Gornje Trnove isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne kredite, iznos od 344,91 KM (*tristotinečetredesetčetiri i 91/100 KM*).

Odjeljenje za finansije izvršice ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010. godini.

O b r a z l o ž e n j e

ĐOKIĆ MIROSLAV sin Miladina iz Gornje Trnove je podnio zahtjev broj: 02-423-260/08 kojim traži regresiranje kamata u 2009. godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ .

Dostavljeno:

1. Imenovanom
2. Računovodstvu
3. Arhivi
4. Službeni bilten

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl. ecc s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-423-311/08

Datum: 10.08.2010. godine

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010. godini („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine d o n o s i:

R J E Š E N J E

TEJIĆ STOJANU sinu Milana iz Gornje Trnove isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne kredite, iznos od 13,42 KM (*trinaest i 42/100 KM*).

Odjeljenje za finansije izvršice ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010. godini.

O b r a z l o ž e n j e

TEJIĆ STOJAN sin Milana iz Gornje Trnove je podnio zahtjev broj: 02-423-311/08 kojim traži regresiranje kamata u 2009. godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ .

Dostavljeno:

1. Imenovanom
2. Računovodstvu
3. Arhivi
4. Službeni bilten

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl. ecc s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-423-248/08

Datum: 10.08.2010. godine

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010. godini („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine d o n o s i:

R J E Š E N J E

TEJIĆ JELENKU sinu Đure iz Gornje Trnove isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne kredite, iznos od 882,29 KM (*osamstotinaosamdesetdvije i 29/100 KM*).

Odjeljenje za finansije izvršice ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010. godini.

O b r a z l o ž e n j e

TEJIĆ JELENKO sin Đure iz Gornje Trnove je podnio zahtjev broj: 02-423-248/08 kojim traži regresiranje kamata u 2009. godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ .

Dostavljeno:

1. Imenovanom
2. Računovodstvu
3. Arhivi
4. Službeni bilten

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl. ecc s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-423-74/09

Datum: 10.08.2010. godine

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010. godini („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine d o n o s i:

R J E Š E N J E

MILOŠEVIĆ LJUBI sinu Ratka iz Gornje Trnove isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne kredite, iznos od 1047,90 KM (*hiljaduičetrdesetsedam i 90/100 KM*).

Odjeljenje za finansije izvršiće ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010. godini.

O b r a z l o ž e n j e

MILOŠEVIĆ LJUBO sin Ratka iz Gornje Trnove je podnio zahtjev broj: 02/5-423-74/09 kojim traži regresiranje kamata u 2009. godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ .

Dostavljeno:

1. Imenovanom
2. Računovodstvu
3. Arhivi
4. Službeni bilten

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl. ecc s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-423-205/08

Datum: 10.08.2010. godine

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine d o n o s i:

R J E Š E N J E

TODOROVIĆ JOVANU sinu Raje iz Gornjeg Zabrdā isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne kredite, iznos od 259,66 KM (*dvjestopedesetdevet i 66/100 KM*).

Odjeljenje za finansije izvršice ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini.

O b r a z l o ž e n j e

TODOROVIĆ JOVAN sin Raje iz Gornjeg Zabrdā je podnio zahtjev broj: 02-423-205/08 kojim traži regresiranje kamata u 2009.godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ .

Dostavljeno:

1. Imenovanom
2. Računovodstvu
3. Arhivi
4. Službeni bilten

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić,dipl.ecc s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-423-328/08

Datum: 10.08.2010. godine

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine d o n o s i:

R J E Š E N J E

TODOROVIĆ BORISLAVU sinu Raje iz Gornjeg Zabrđa isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne kredite, iznos od 892,67 KM (*osamstodevedesedvije i 67/100 KM*).

Odjeljenje za finansije izvršice ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini.

O b r a z l o ž e n j e

TODOROVIĆ BORISLAV sin Raje iz Gornjeg Zabrđa je podnio zahtjev broj: 02-423-328/08 kojim traži regresiranje kamata u 2009.godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ .

Dostavljeno:

1. Imenovanom
2. Računovodstvu
3. Arhivi
4. Službeni bilten

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić,dipl.ecc s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-423-268/08

Datum: 10.08.2010. godine

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine d o n o s i:

R J E Š E N J E

TODOROVIĆ BRANISLAVU sinu Raje iz Gornjeg Zabrdā isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne kredite, iznos od 892,67 KM (*osamstodevedesetdvije i 67/100 KM*).

Odjeljenje za finansije izvršice ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini.

O b r a z l o ž e n j e

TODOROVIĆ BRANISLAV sin Raje iz Gornjeg Zabrdā je podnio zahtjev broj: 02-423-268/08 kojim traži regresiranje kamata u 2009.godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ .

Dostavljeno:

1. Imenovanom
2. Računovodstvu
3. Arhivi
4. Službeni bilten

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić,dipl.ecc s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-423-201/08

Datum: 10.08.2010. godine

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine d o n o s i:

R J E Š E N J E

ŽIVKOVIĆ ILIJA iz Gornjeg Zabrdā isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne kredite, iznos od 807,72 KM (*osamstosedm i 72/100 KM*).

Odjeljenje za finansije izvršice ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini.

O b r a z l o ž e n j e

ŽIVKOVIĆ ILIJA iz Gornjeg Zabrdā je podnio zahtjev broj: 02-423-201/08 kojim traži regresiranje kamata u 2009.godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ .

Dostavljeno:

1. Imenovanom
2. Računovodstvu
3. Arhivi
4. Službeni bilten

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić,dipl.ecc s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-423-187/08

Datum: 10.08.2010. godine

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine d o n o s i:

R J E Š E N J E

DRAGIČEVIĆ MIROSLAVU sinu Triše iz Gornjeg Zabrdā isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne kredite, iznos od 561,17 KM (*petstošezdesetjedna i 17/100 KM*).

Odjeljenje za finansije izvršice ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini.

O b r a z l o Ź e n j e

DRAGIČEVIĆ MIROSLAV sin Triše iz Gornjeg Zabrdā je podnio zahtjev broj: 02-423-187/08 kojim traži regresiranje kamata u 2009.godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ .

Dostavljeno:

1. Imenovanom
2. Računovodstvu
3. Arhivi
4. Službeni bilten

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić,dipl.ecc s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-423-259/08

Datum: 10.08.2010. godine

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine d o n o s i:

R J E Š E N J E

STEVANOVIĆ ĐORĐIJI sinu Dušana iz Gornjeg Zabrdā isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne kredite, iznos od 208,11 KM (*dvjestoosam i 11/100 KM*).

Odjeljenje za finansije izvršice ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini.

O b r a z l o ž e n j e

STEVANOVIĆ ĐORĐIJA sin Dušana iz Gornjeg Zabrdā je podnio zahtjev broj: 02-423-259/08 kojim traži regresiranje kamata u 2009.godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ .

Dostavljeno:

1. Imenovanom
2. Računovodstvu
3. Arhivi
4. Službeni bilten

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić,dipl.ecc s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-423-48/09

Datum: 10.08.2010. godine

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine d o n o s i:

R J E Š E N J E

SIMIĆ SLAVKU sinu Cvjetka iz Gornjeg Zabrđa isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne kredite, iznos od 715,71 KM (*sedamstopeetnaest i 71/100 KM*).

Odjeljenje za finansije izvršice ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini.

O b r a z l o ž e n j e

SIMIĆ SLAVKO sin Cvjetka iz Gornjeg Zabrđa je podnio zahtjev broj: 02/5-423-48/09 kojim traži regresiranje kamata u 2009.godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ .

Dostavljeno:

1. Imenovanom
2. Računovodstvu
3. Arhivi
4. Službeni bilten

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić,dipl.ecc s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-423-172/08

Datum: 10.08.2010. godine

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine d o n o s i:

R J E Š E N J E

MIRKOVIĆ PERI sinu Stanka iz Gornjeg Zabrđa isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne kredite, iznos od 1775,11 KM (*hiljadusedamstosedamdesetpet i 11/100 KM*).

Odjeljenje za finansije izvršice ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini.

O b r a z l o ž e n j e

MIRKOVIĆ PERO sin Stanka iz Gornjeg Zabrđa je podnio zahtjev broj: 02-423-172/08 kojim traži regresiranje kamata u 2009.godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ .

Dostavljeno:

1. Imenovanom
2. Računovodstvu
3. Arhivi
4. Službeni bilten

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić,dipl.ecc s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-423-353/08

Datum: 10.08.2010. godine

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine d o n o s i:

R J E Š E N J E

SIMIĆ CVIJETINU sinu Branka iz Donjeg Zabrđa isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne kredite, iznos od 430,10 KM (*četirstotrideset i 10/100 KM*).

Odjeljenje za finansije izvršiće ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna ulaganja u privredu Opštine Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini.

O b r a z l o ž e n j e

SIMIĆ CVIJETIN sin Branka iz Donjeg Zabrđa je podnio zahtjev broj: 02-423-353/08 kojim traži regresiranje kamata u 2009.godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ .

Dostavljeno:

1. Imenovanom
2. Računovodstvu
3. Arhivi
4. Službeni bilten

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić,dipl.ecc s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-423-287/08

Datum: 10.08.2010. godine

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine d o n o s i:

R J E Š E N J E

TRIFKOVIĆ RADI sinu Cvjetozara iz Donjeg Zabrđa isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne kredite, iznos od 1790,67 KM (*hiljadusedamstodevedeset i 67/100 KM*).

Odjeljenje za finansije izvršice ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini.

O b r a z l o ž e n j e

TRIFKOVIĆ RADO sin Cvjetozara iz Donjeg Zabrđa je podnio zahtjev broj: 02-423-287/08 kojim traži regresiranje kamata u 2009.godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ .

Dostavljeno:

1. Imenovanom
2. Računovodstvu
3. Arhivi
4. Službeni bilten

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić,dipl.ecc s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-423-372/08

Datum: 10.08.2010. godine

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine d o n o s i:

R J E Š E N J E

ŽIVANOVIĆ SLAVIŠI sinu Branka iz Donjeg Zabrđa isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne kredite, iznos od 140,62 KM (*stočeterdeset i 62/100 KM*).

Odjeljenje za finansije izvršice ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini.

O b r a z l o ž e n j e

ŽIVANOVIĆ SLAVIŠA sin Branka iz Donjeg Zabrđa je podnio zahtjev broj: 02-423-372/08 kojim traži regresiranje kamata u 2009.godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ .

Dostavljeno:
2. Računovodstvu
3. Arhivi
4. Službeni bilten

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić,dipl.ecc s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-423-272/08

Datum: 10.08.2010. godine

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine d o n o s i:

R J E Š E N J E

POPOVIĆ GORDANI kćerki Steve iz Donjeg Zabrđa isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne kredite, iznos od 586,47 KM (*pestoosamdesetšest i 47/100 KM*).

Odjeljenje za finansije izvršiće ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini.

O b r a z l o ž e n j e

POPOVIĆ GORDANA kći Steve iz Donjeg Zabrđa je podnijela zahtjev broj: 02-423-272/08 kojim traži regresiranje kamata u 2009.godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovana je uz zahtjev priložila potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovana realizovane kredite namjenski uložila u poljoprivredu, te je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ .

Dostavljeno:

1. Imenovanj
2. Računovodstvu
3. Arhivi
4. Službeni bilten

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić,dipl.ecc s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-423-64/09

Datum: 10.08.2010. godine

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine d o n o s i:

R J E Š E N J E

VUKOVIĆ DANIJELI kćerki Cvike iz Gornjeg Zabrđa isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne kredite, iznos od 270,37 KM (*dvjestosedamdeset i 37/100 KM*).

Odjeljenje za finansije izvršice ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini.

O b r a z l o ž e n j e

VUKOVIĆ DANIJELA kći Cvike iz Gornjeg Zabrđa je podnijela zahtjev broj: 02/5-423-64/09 kojim traži regresiranje kamata u 2009.godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovana je uz zahtjev priložila potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovana realizovane kredite namjenski uložila u poljoprivredu, te je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ .

Dostavljeno:

1. Imenovanj
2. Računovodstvu
3. Arhivi
4. Službeni bilten

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić,dipl.ecc s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-423-10/09

Datum: 16.08. 2010.godine

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine d o n o s i:

R J E Š E N J E

JEVTIĆ DRAGANU sinu Nikole iz Zabrđa isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne kredite, iznos od 723,81KM (sedamstodvadesettri i 81/100 konvertibilnihmaraka).

Odjeljenje za finansije izvršice ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini.

O b r a z l o ž e n j e

JEVTIĆ DRAGAN sin Nikole iz Zabrđa, je podnio zahtjev broj: 02-423-10/09 kojim traži regresiranje kamata u 2009.godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja.

Donošenjem ovog Rješenja prestaje da važi Rješenje broj:02-423-10/09 od 10.08.2010. godine.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ .

Dostavljeno:

1. Imenovanom
2. Računovodstvu
3. Arhivi
4. Službeni bilten

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ecc s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-423-200/08

Datum: 16.08.2010.godine

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine d o n o s i:

R J E Š E N J E

JOVIĆ MIHAILU sinu Save iz Zabrđa isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne kredite, iznos od 2289,73KM (dvijehiljadedvjestoosamdesetdevet i 73/100 konvertibilnihmaraka).

Odjeljenje za finansije izvršiće ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini.

O b r a z l o ž e n j e

JOVIĆ MIHAILO sin Save iz Zabrđa, je podnio zahtjev broj: 02-423-200/08 kojim traži regresiranje kamata u 2009.godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja.

Donošenjem ovog Rješenja prestaje da važi Rješenje broj:02-423-200/08 od 10.08.2010. godine.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ .

Dostavljeno:

1. Imenovanom
2. Računovodstvu
3. Arhivi
4. Službeni bilten

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ecc s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-423-78/09

Datum: 16.08.2010.godine

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine d o n o s i:

R J E Š E N J E

NIKOLIĆ ILIJA iz Zabrđa isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne kredite, iznos od 391,32KM (tristodevedesetjedna i 32/100 konvertibilnihmaraka).

Odjeljenje za finansije izvršice ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini.

O b r a z l o ž e n j e

NIKOLIĆ ILIJA iz Zabrđa, je podnio zahtjev broj: 02/5-423-78/09 kojim traži regresiranje kamata u 2009.godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja.

Donošenjem ovog Rješenja prestaje da važi Rješenje broj:02/5-423-78/09 od 10.08.2010. godine.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ .

Dostavljeno:

1. Imenovanom
2. Računovodstvu
3. Arhivi
4. Službeni bilten

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ecc s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-423-362/08

Datum: 16.08.2010.godine

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine d o n o s i:

R J E Š E N J E

MARKOVIĆ MIKI sinu Slavka iz Zabrđa, Posavci bb isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne kredite, iznos od 1303,44KM (hiljadutristoti i 44/100 konvertibilnihmaraka).

Odjeljenje za finansije izvršiće ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini.

O b r a z l o ž e n j e

MARKOVIĆ MIKO sin Slavka iz Zabrđa, Posavci bb je podnio zahtjev broj: 02-423-362/08 kojim traži regresiranje kamata u 2009.godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja.

Donošenjem ovog Rješenja prestaje da važi Rješenje broj:02-423-362/08 od 10.08.2010. godine.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ .

Dostavljeno:

1. Imenovanom
2. Računovodstvu
3. Arhivi
4. Službeni bilten

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ecc s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-423-262/08

Datum: 16.08.2010.godine

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine d o n o s i:

R J E Š E N J E

JOVIČIĆ MILANU sinu Ljubomira iz Zabrđa isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne kredite, iznos od 1307,23KM (hiljadtristosedam i 23/100 konvertibilnihmaraka).

Odjeljenje za finansije izvršiće ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini.

O b r a z l o ž e n j e

JOVIČIĆ MILAN sin Ljubomira iz Zabrđa, je podnio zahtjev broj: 02-423-262/08 kojim traži regresiranje kamata u 2009.godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja.

Donošenjem ovog Rješenja prestaje da važi Rješenje broj:02-423-262/08 od 10.08.2010. godine.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ .

Dostavljeno:

1. Imenovanom
2. Računovodstvu
3. Arhivi
4. Službeni bilten

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ecc s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-423-176/08

Datum: 16.08.2010.godine

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine d o n o s i:

R J E Š E N J E

MITROVIĆ BRANISLAVU iz Zabrđa isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne kredite, iznos 801,39KM (osamstojedna i 39/100 konvertibilnih maraka).

Odjeljenje za finansije izvršiće ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini.

O b r a z l o ž e n j e

MITROVIĆ BRANISLAV iz Zabrđa, je podnio zahtjev broj: 02-423-176/08 kojim traži regresiranje kamata u 2009.godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja.

Donošenjem ovog Rješenja prestaje da važi Rješenje broj:02-423-176/08 od 10.08.2010. godine.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ .

Dostavljeno:

1. Imenovanom
2. Računovodstvu
3. Arhivi
4. Službeni bilten

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ecc s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-423-266/08

Datum: 16.08.2010. godine

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010. godini („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine d o n o s i:

R J E Š E N J E

GAVRIĆ CVIJETINU iz Zabrđa isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne kredite, iznos od 362,09KM (tristošezdesetdvije i 09/100 konvertibilnih maraka).

Odjeljenje za finansije izvršiće ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010. godini.

O b r a z l o ž e n j e

GAVRIĆ CVIJETIN iz Zabrđa, je podnio zahtjev broj: 02-423-266/08 kojim traži regresiranje kamata u 2009. godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja.

Donošenjem ovog Rješenja prestaje da važi Rješenje broj: 02-423-266/08 od 10.08.2010. godine.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ .

Dostavljeno:

1. Imenovanom
2. Računovodstvu
3. Arhivi
4. Službeni bilten

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ecc s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-423-209/08

Datum: 10.08.2010 .godine

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010. godini („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine d o n o s i:

R J E Š E N J E

BEGANOVIĆ HUSEINU sinu Abdulaha iz Glinja isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne kredite, iznos od 382,71 KM (tristotineosamdesetdvije i 71/100 KM).

Odjeljenje za finansije izvršice ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010. godini.

O b r a z l o ž e n j e

BEGANOVIĆ HUSEIN sin Abdulaha iz Glinja je podnio zahtjev broj: 02-423-209/08 kojim traži regresiranje kamata u 2009. godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ .

Dostavljeno:

1. Imenovanom
2. Računovodstvu
3. Arhivi
4. Službeni bilten

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl. ecc

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-423-56/09

Datum: 16.08.2010.godine

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine d o n o s i:

R J E Š E N J E

MARKOVIĆ ILIJA sinu Petra iz Donjeg Zabrđa isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne kredite, iznos od 2174,06KM (dvijehiljadestosedamdesetčetiri i 06/100 konvertibilnihmaraka).

Odjeljenje za finansije izvršice ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini.

O b r a z l o ž e n j e

MARKOVIĆ ILIJA sin Petra iz Donjeg Zabrđa, je podnio zahtjev broj: 02/5-423-56/09 kojim traži regresiranje kamata u 2009.godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja.

Donošenjem ovog Rješenja prestaje da važi Rješenje broj:02/5-423-56/09 od 10.08.2010. godine.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ .

Dostavljeno:

1. Imenovanom
2. Računovodstvu
3. Arhivi
4. Službeni bilten

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ecc s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-423-204/08

Datum: 16.08.2010. godine

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010. godini („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine d o n o s i:

R J E Š E N J E

PETROVIĆ MIRČETI sinu Steve iz Donjeg Zabrđa isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne kredite, iznos od 1818,00KM (hiljadu osamstotina osamnaest i 00/100 konvertibilnih maraka).

Odjeljenje za finansije izvršiće ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010. godini.

O b r a z l o ž e n j e

PETROVIĆ MIRČETA sin Steve iz Donjeg Zabrđa, je podnio zahtjev broj: 02-423-204/08 kojim traži regresiranje kamata u 2009. godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja.

Donošenjem ovog Rješenja prestaje da važi Rješenje broj: 02-423-204/08 od 10.08.2010. godine.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ .

Dostavljeno:

1. Imenovanom
2. Računovodstvu
3. Arhivi
4. Službeni bilten

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ecc s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-423-208/08

Datum: 16.08.2010. godine

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010. godini („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine d o n o s i:

R J E Š E N J E

PETROVIĆ PREDRAGU sinu Čede iz Donjeg Zabrđa isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne kredite, iznos od 1887,08KM (hiljaduošamstotinaosamdesetsedam i 08/100 konvertibilnihmaraka).

Odjeljenje za finansije izvršiće ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010. godini.

O b r a z l o ž e n j e

PETROVIĆ PREDRAG sin Čede iz Donjeg Zabrđa, je podnio zahtjev broj: 02-423-208/08 kojim traži regresiranje kamata u 2009. godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja.

Donošenjem ovog Rješenja prestaje da važi Rješenje broj: 02-423-208/08 od 10.08.2010. godine.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ .

Dostavljeno:

1. Imenovanom
2. Računovodstvu
3. Arhivi
4. Službeni bilten

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl. ecc s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-423-212/08

Datum: 16.08.2010. godine

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010. godini („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine d o n o s i:

R J E Š E N J E

PETROVIĆ LJUBOMIRU iz Donjeg Zabrđa isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne kredite, iznos od 95,61 KM (devedesetpet i 61/100 konvertibilnih maraka).

Odjeljenje za finansije izvršice ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010. godini.

O b r a z l o ž e n j e

PETROVIĆ LJUBOMIR iz Donjeg Zabrđa, je podnio zahtjev broj: 02-423-212/08 kojim traži regresiranje kamata u 2009. godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja.

Donošenjem ovog Rješenja prestaje da važi Rješenje broj: 02-423-212/08 od 10.08.2010. godine.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ .

Dostavljeno:

1. Imenovanom
2. Računovodstvu
3. Arhivi
4. Službeni bilten

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl. ecc s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-423-35/09

Datum: 10.08. 2010.godine

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine d o n o s i:

R J E Š E N J E

REDŽIĆ NIHADU sinu Osmana iz Janjara isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne kredite, iznos od 866,99 KM (*osamstotinašezdeset i 99/100 KM*).

Odjeljenje za finansije izvršice ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini.

O b r a z l o ž e n j e

REDŽIĆ NIHAD sin Osmana iz Janjara je podnio zahtjev broj: 02-423-35/09 kojim traži regresiranje kamata u 2009.godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ .

Dostavljeno:

1. Imenovanom
2. Računovodstvu
3. Arhivi
4. Službeni bilten

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ecc s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-423-358/08

Datum: 10.08. 2010.godine

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine d o n o s i:

R J E Š E N J E

ČIPLAKOVIĆ NALVEDINU sinu Ismeta iz Janjara isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne kredite, iznos od 388,97 KM (*tristotineosamdesetosam i 97/100 KM*).

Odjeljenje za finansije izvršiće ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini.

O b r a z l o ž e n j e

ČIPLAKOVIĆ NALVEDIN sin Ismeta iz Janjara je podnio zahtjev broj: 02-423-358/08 kojim traži regresiranje kamata u 2009.godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ .

Dostavljeno:

1. Imenovanom
2. Računovodstvu
3. Arhivi
4. Službeni bilten

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ecc s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-423-303/08

Datum: 10.08. 2010.godine

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine d o n o s i:

R J E Š E N J E

TUPKOVIĆ ELIFRAIMU sinu Velida iz Janjara isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne kredite, iznos od 1073,52KM (*hiljadusedamdesetri i 52/100 KM*).

Odjeljenje za finansije izvršice ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini.

O b r a z l o ž e n j e

TUPKOVIĆ ELIFRAIM sin Velida iz Janjara je podnio zahtjev broj: 02-423-303/08 kojim traži regresiranje kamata u 2009.godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Na osnovu zapisnika i uz predmet priložene dokumentacije od strane MKO Mikrofin u dispozitivu rješenja uračunata je i kamata na osnovu kredita broj:01542080-05 u iznosu od 600,00 KM a odnosi se na dio kamate od 3% iz 2006.godine i 9% iz 2007.godine po odluci Skupštine.Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ .

Dostavljeno:

1. Imenovanom
2. Računovodstvu
3. Arhivi
4. Službeni bilten

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ecc s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-423-302/08

Datum: 10.08. 2010.godine

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine d o n o s i:

R J E Š E N J E

TUPKOVIĆ SAFIJA kćerki Huseina iz Janjara isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne kredite, iznos od 1079,95 KM (*hiljadusedamdesetdevet i 95/100 KM*).

Odjeljenje za finansije izvršice ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini.

O b r a z l o ž e n j e

TUPKOVIĆ SAFIJA kći Huseina iz Janjara je podnijela zahtjev broj: 02-423-302/08 kojim traži regresiranje kamata u 2009.godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovana je uz zahtjev priložila potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovana realizovane kredite namjenski uložila u poljoprivredu, te je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ .

Dostavljeno:

1. Imenovanoj
2. Računovodstvu
3. Arhivi
4. Službeni bilten

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ecc s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-423-211/08

Datum: 10.08. 2010.godine

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine d o n o s i:

R J E Š E N J E

BUBIĆ RAMIZI iz Janjara isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne kredite, iznos od 343,59 KM (*tristotinečeterdesetri i 59/100 KM*).

Odjeljenje za finansije izvršice ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini.

O b r a z l o ž e n j e

BUBIĆ RAMIZA iz Janjara je podnijela zahtjev broj: 02-423-211/08 kojim traži regresiranje kamata u 2009.godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovana je uz zahtjev priložila potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovana realizovane kredite namjenski uložila u poljoprivredu, te je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ .

Dostavljeno:

1. Imenovanj
2. Računovodstvu
3. Arhivi
4. Službeni bilten

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ecc s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-423-135/08

Datum: 10.08.2010.godine

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine d o n o s i:

R J E Š E N J E

NIKOLIĆ DRAGANU sinu Radivoja iz Mezgraje isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne kredite, iznos od 330,07 KM (*tristotinetrideset i 07/100 KM*).

Odjeljenje za finansije izvršiće ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini.

O b r a z l o ž e n j e

NIKOLIĆ DRAGAN sin Radivoja iz Mezgraje je podnio zahtjev broj: 02-423-135/08 kojim traži regresiranje kamata u 2009.godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ .

Dostavljeno:

1. Imenovanom
2. Računovodstvu
3. Arhivi
4. Službeni bilten

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ecc s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-423-6/09

Datum: 10.08.2010.godine

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine d o n o s i:

R J E Š E N J E

SIMIKIĆ LJUBOMIRU sinu Vojke iz Mezgraje isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne kredite, iznos od 384,80 KM (*tristotineosamdesetčetiri i 80/100 KM*).

Odjeljenje za finansije izvršice ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini.

O b r a z l o ž e n j e

SIMIKIĆ LJUBOMIR sin Vojke iz Mezgraje je podnio zahtjev broj: 02-423-6/09 kojim traži regresiranje kamata u 2009.godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ .

Dostavljeno:

1. Imenovanom
2. Računovodstvu
3. Arhivi
4. Službeni bilten

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ecc s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-423-40/09

Datum: 10.08.2010.godine

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine d o n o s i:

R J E Š E N J E

LAZIĆ GORANU sinu Obrada iz Mezgraje isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne kredite, iznos od 115,87 KM (*stotinupetnaest i 87/100 KM*).

Odjeljenje za finansije izvršice ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini.

O b r a z l o ž e n j e

LAZIĆ GORAN sin Obrada iz Mezgraje je podnio zahtjev broj: 02/5-423-40/09 kojim traži regresiranje kamata u 2009.godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ .

Dostavljeno:

1. Imenovanom
2. Računovodstvu
3. Arhivi
4. Službeni bilten

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ecc s.r

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-423-261/08

Datum: 10.08.2010.godine

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine d o n o s i:

R J E Š E N J E

NEŠKOVIĆ PETRU sinu Milana iz Mezgraje isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne kredite, iznos od 639,28 KM (*šeststotinatridesetdevet i 28/100 KM*).

Odjeljenje za finansije izvršice ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini.

O b r a z l o ž e n j e

NEŠKOVIĆ PETAR sin Milana iz Mezgraje je podnio zahtjev broj: 02-423-261/08 kojim traži regresiranje kamata u 2009.godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ .

Dostavljeno:

1. Imenovanom
2. Računovodstvu
3. Arhivi
4. Službeni bilten

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ecc s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-423-278/08

Datum: 10.08.2010.godine

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine d o n o s i:

R J E Š E N J E

NEŠKOVIĆ RADU sinu Petra iz Mezgraje isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne kredite, iznos od 458,45 KM (*četiristotinepedesetosam i 45/100 KM*).

Odjeljenje za finansije izvršice ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini.

O b r a z l o ž e n j e

NEŠKOVIĆ RADE sin Petra iz Mezgraje je podnio zahtjev broj: 02-423-278/08 kojim traži regresiranje kamata u 2009.godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ .

Dostavljeno:

1. Imenovanom
2. Računovodstvu
3. Arhivi
4. Službeni bilten

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ecc s.r.s

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-423-313/08

Datum: 10.08.2010.godine

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010. godini („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine d o n o s i:

R J E Š E N J E

TERZIĆ JAKOVU sinu Milivoja iz Mezgraje isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne kredite, iznos od 103,64 KM (*stotnutri i 64/100 KM*).

Odjeljenje za finansije izvršiće ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010. godini.

O b r a z l o ž e n j e

TERZIĆ JAKOV sin Milivoja iz Mezgraje je podnio zahtjev broj: 02-423-313/08 kojim traži regresiranje kamata u 2009. godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ .

Dostavljeno:

1. Imenovanom
2. Računovodstvu
3. Arhivi
4. Službeni bilten

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ecc s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-423-325/08

Datum: 10.08.2010.godine

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine d o n o s i:

R J E Š E N J E

STJEPANOVIĆ SLAVKU sinu Pere iz Mezgraje isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne kredite, iznos od 13,72 KM (*trinaest i 72/100 KM*).

Odjeljenje za finansije izvršiće ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini.

O b r a z l o ž e n j e

STJEPANOVIĆ SLAVKO sin Pere iz Mezgraje je podnio zahtjev broj: 02-423-325/08 kojim traži regresiranje kamata u 2009.godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ .

Dostavljeno:

1. Imenovanom
2. Računovodstvu
3. Arhivi
4. Službeni bilten

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ecc s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-423-53/09

Datum: 10.08.2010.godine

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine d o n o s i:

R J E Š E N J E

STJEPANOVIĆ LAZI sinu Pere iz Mezgraje isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne kredite, iznos od 41,52 KM (*četerdesetjedna i 52/100 KM*).

Odjeljenje za finansije izvršice ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini.

O b r a z l o ž e n j e

STJEPANOVIĆ LAZO sin Pere iz Mezgraje je podnio zahtjev broj: 02/5-423-53/09 kojim traži regresiranje kamata u 2009.godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ .

Dostavljeno:

1. Imenovanom
2. Računovodstvu
3. Arhivi
4. Službeni bilten

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ecc s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-423-207/08

Datum: 10.08. 2010. godine

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010. godini („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine d o n o s i:

R J E Š E N J E

SAVIĆ BRANKU iz Maleševaca isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne kredite, iznos od 214,30KM (*dvijestotinečetnaest i 30/100 KM*).

Odjeljenje za finansije izvršiće ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010. godini.

O b r a z l o ž e n j e

SAVIĆ BRANKO iz Maleševaca je podnio zahtjev broj: 02-423-207/08 kojim traži regresiranje kamata u 2009. godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ .

Dostavljeno:

1. Imenovanom
2. Računovodstvu
3. Arhivi
4. Službeni bilten

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ecc s.r

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-423-149/08

Datum: 10.08. 2010.godine

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine d o n o s i:

R J E Š E N J E

NIKOLIĆ MITRU sinu Save iz Maleševaca isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne kredite, iznos od 13,72 KM (*trinaest i 72/100 KM*).

Odjeljenje za finansije izvršiće ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini.

O b r a z l o ž e n j e

NIKOLIĆ MITAR sin Save iz Maleševaca je podnio zahtjev broj: 02-423-149/08 kojim traži regresiranje kamata u 2009.godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ .

Dostavljeno:

1. Imenovanom
2. Računovodstvu
3. Arhivi
4. Službeni bilten

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ecc s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-423-68/09

Datum: 10.08. 2010. godine

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010. godini („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine d o n o s i:

R J E Š E N J E

NIKOLIĆ LJUBIŠI sinu Đorđije iz Maleševaca isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne kredite, iznos od 1385,08 KM (*hiljadutristotineosamdesetpet i 08/100 KM*).

Odjeljenje za finansije izvršice ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010. godini.

O b r a z l o ž e n j e

NIKOLIĆ LJUBIŠA sin Đorđije iz Maleševaca je podnio zahtjev broj: 02/5-423-68/09 kojim traži regresiranje kamata u 2009. godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ .

Dostavljeno:

1. Imenovanom
2. Računovodstvu
3. Arhivi
4. Službeni bilten

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ecc s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-423-1/09

Datum: 10.08. 2010. godine

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010. godini („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine d o n o s i:

R J E Š E N J E

NIKOLIĆ RADENKU sinu Neđe iz Maleševaca isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne kredite, iznos od 115,30 KM (*stotinupetnaest i 30/100 KM*).

Odjeljenje za finansije izvršice ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010. godini.

O b r a z l o ž e n j e

NIKOLIĆ RADENKO sin Neđe iz Maleševaca je podnio zahtjev broj: 02-423-1/09 kojim traži regresiranje kamata u 2009. godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ .

Dostavljeno:

1. Imenovanom
2. Računovodstvu
3. Arhivi
4. Službeni bilten

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ecc s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-423-59/09

Datum: 10.08. 2010. godine

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010. godini („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine d o n o s i:

R J E Š E N J E

NIKOLIĆ VUJADINU sinu iz Maleševaca isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne kredite, iznos od 746,83 KM (*sedamstotinačeterdesetšest i 83/100 KM*).

Odjeljenje za finansije izvršice ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010. godini.

O b r a z l o ž e n j e

NIKOLIĆ VUJADIN iz Maleševaca je podnio zahtjev broj: 02/5-423-59/09 kojim traži regresiranje kamata u 2009. godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ .

Dostavljeno:

1. Imenovanom
2. Računovodstvu
3. Arhivi
4. Službeni bilten

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ecc s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-423-60/09

Datum: 10.08. 2010. godine

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010. godini („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine d o n o s i:

R J E Š E N J E

NIKOLIĆ VLADIMIRU sinu Vujadina iz Maleševaca isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne kredite, iznos od 753,06 KM (*sedamstotinapedesetri i 06/100 KM*).

Odjeljenje za finansije izvršice ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010. godini.

O b r a z l o ž e n j e

NIKOLIĆ VLADIMIR sin Vujadina iz Maleševaca je podnio zahtjev broj: 02/5-423-60/09 kojim traži regresiranje kamata u 2009. godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ .

Dostavljeno:

1. Imenovanom
2. Računovodstvu
3. Arhivi
4. Službeni bilten

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ecc s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-423-69/09

Datum: 10.08. 2010. godine

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010. godini („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine d o n o s i:

R J E Š E N J E

NIKOLIĆ NEĐI iz Maleševaca isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne kredite, iznos od 84,13 KM (*osamdesetčetiri i 13/100 KM*).

Odjeljenje za finansije izvršice ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010. godini.

O b r a z l o ž e n j e

NIKOLIĆ NEĐI iz Maleševaca je podnio zahtjev broj: 02/5-423-69/09 kojim traži regresiranje kamata u 2009. godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ .

Dostavljeno:

1. Imenovanom
2. Računovodstvu
3. Arhivi
4. Službeni bilten

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ecc s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-423-275/08

Datum: 10.08. 2010. godine

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010. godini („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine d o n o s i:

R J E Š E N J E

NIKOLIĆ ĐORĐIJI sinu Teše iz Maleševaca isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne kredite, iznos od 818,65 KM (*osamstotinaosamnaest i 65/100 KM*).

Odjeljenje za finansije izvršice ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010. godini.

O b r a z l o ž e n j e

NIKOLIĆ ĐORĐIJA sin Teše iz Maleševaca je podnio zahtjev broj: 02-423-275/08 kojim traži regresiranje kamata u 2009. godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ .

Dostavljeno:

1. Imenovanom
2. Računovodstvu
3. Arhivi
4. Službeni bilten

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ecc s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-423-23/09

Datum: 10.08. 2010. godine

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010. godini („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine d o n o s i:

R J E Š E N J E

VASILIC ŽIVANU sinu Đordije iz Maleševaca isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne kredite, iznos od 477,66 KM (*četiristotinesedamdesetsedam i 66/100 KM*).

Odjeljenje za finansije izvršice ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010. godini.

O b r a z l o ž e n j e

VASILIC ŽIVAN sin Đordije iz Maleševaca je podnio zahtjev broj: 02-423-23/09 kojim traži regresiranje kamata u 2009. godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ .

Dostavljeno:

1. Imenovanom
2. Računovodstvu
3. Arhivi
4. Službeni bilten

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ecc s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-423-96/09

Datum: 10.08. 2010.godine

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine d o n o s i:

R J E Š E N J E

SAVIĆ DRAGANU sinu Jovice iz Maleševaca isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne kredite, iznos od 680,59 KM (*šeststotinaosamdeset i 59/100 KM*).

Odjeljenje za finansije izvršice ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini.

O b r a z l o ž e n j e

SAVIĆ DRAGAN sin Jovice iz Maleševaca je podnio zahtjev broj: 02/5-423-96/09 kojim traži regresiranje kamata u 2009.godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ .

Dostavljeno:

1. Imenovanom
2. Računovodstvu
3. Arhivi
4. Službeni bilten

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ecc s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-423-363/08

Datum: 10.08. 2010.godine

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine d o n o s i:

R J E Š E N J E

OSTOJIĆ ĐUKI kćerki Nedeljka iz Ugljevičke Obriježi isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne kredite, iznos od 1310,57KM (*hiljadtristotinedeset i 57/100 KM*).

Odjeljenje za finansije izvršice ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine Ugljevik za 2009. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2009.godini.

O b r a z l o ž e n j e

OSTOJIĆ ĐUKA kći Nedeljka iz Ugljevičke Obriježi je podnijela zahtjev broj: 02-423-363/08 kojim traži regresiranje kamata u 2009.godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovana je uz zahtjev priložila potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovana realizovane kredite namjenski uložila u poljoprivredu, te je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ .

Dostavljeno:

1. Imenovanj
2. Računovodstvu
3. Arhivi
4. Službeni bilten

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić,dipl.ecc s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-423-319/08

Datum: 10.08. 2010. godine

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010. godini („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine d o n o s i:

R J E Š E N J E

RADOVANOVIĆ IVANU i RAJKI iz Ugljevika isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne kredite, iznos od 1970,11 KM (*hiljadudevetstotinasedamdeset i 11 /100 KM*).

Odjeljenje za finansije izvršice ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010. godini.

O b r a z l o ž e n j e

RADOVANOVIĆ IVAN i RAJKA iz Ugljevika su podnijeli zahtjev broj: 02-423-319/08 kojim traže regresiranje kamata u 2009. godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani su uz zahtjev priložili potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne službe opštine Ugljevik utvrdila je da su imenovani realizovane kredite namjenski uložili u poljoprivredu, te je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ .

Dostavljeno:

1. Imenovanim
2. Računovodstvu
3. Arhivi
4. Službeni bilten

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl. ecc s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-442-8/09

Datum: 10.08. 2010. godine

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010. godini („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine d o n o s i:

R J E Š E N J E

VIDOJEVIĆ PREDRAGU sinu Pere iz Ugljevika isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne kredite, iznos od 648,04KM (*šeststotinačetordesetosam i 04/100 KM*).

Odjeljenje za finansije izvršiće ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010. godini.

O b r a z l o ž e n j e

VIDOJEVIĆ PREDRAG sin Pere iz Ugljevika je podnio zahtjev broj: 02-442-8/09 kojim traži regresiranje kamata u 2009. godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ .

Dostavljeno:

1. Imenovanom
2. Računovodstvu
3. Arhivi
4. Službeni bilten

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl. ecc s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-423-155/08

Datum: 10.08. 2010. godine

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010. godini („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine d o n o s i:

R J E Š E N J E

MANOJLOVIĆ SLAVIŠI sinu Đoke iz Ugljevika isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne kredite, iznos od 654,97 KM (*šeststotina pedesetčetiri i 97 /100 KM*).

Odjeljenje za finansije izvršice ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010. godini.

O b r a z l o ž e n j e

MANOJLOVIĆ SLAVIŠA sin Đoke iz Ugljevika je podnio zahtjev broj: 02-423-155/08 kojim traži regresiranje kamata u 2009. godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ .

Dostavljeno:

1. Imenovanom
2. Računovodstvu
3. Arhivi
4. Službeni bilten

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl. ecc s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-423-100/09

Datum: 10.08.2010 .godine

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), Načelnik opštine d o n o s i:

R J E Š E N J E

NIKOLIĆ DRAGINJI kćerki Milana iz Donje Trnove isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne kredite, iznos od 167,40 KM (stotinušezdesetsedam i 40/100 KM).

Odjeljenje za finansije izvršice ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini.

O b r a z l o ž e n j e

NIKOLIĆ DRAGINJA kćerka Milana iz Donje Trnove je podnijela zahtjev broj: 02-423-100/09 kojim traži regresiranje kamata u 2009.godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovana je uz zahtjev priložila potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovana realizovane kredite namjenski uložila u poljoprivredu, te je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ .

Dostavljeno:

1. Imenovanj
2. Računovodstvu
3. Arhivi
4. Službeni bilten

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ecc s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-423-224/08

Datum: 10.08. 2010. godine

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010. godini („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine d o n o s i:

R J E Š E N J E

MIĆIĆ MILOŠU sinu Stanke iz Ugljevika isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne kredite, iznos od 724,69 KM (*sedamstotinadvadesetčetiri i 69 /100 KM*).

Odjeljenje za finansije izvršiće ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010. godini.

O b r a z l o ž e n j e

MIĆIĆ MILOŠ sin Stanke iz Ugljevika je podnio zahtjev broj: 02-423-224/08 kojim traži regresiranje kamata u 2009. godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ .

Dostavljeno:

1. Imenovanom
2. Računovodstvu
3. Arhivi
4. Službeni bilten

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl. ecc s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-423-350/08

Datum: 10.08. 2010. godine

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010. godini („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine d o n o s i:

R J E Š E N J E

NOVAKOVIĆ PREDRAGU sinu Tome iz Ugljevika isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne kredite, iznos od 922,07 KM (*devetstotinadvadesetdva i 07/100 KM*).

Odjeljenje za finansije izvršice ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010. godini.

O b r a z l o ž e n j e

NOVAKOVIĆ PREDRAG sin Tome iz Ugljevika je podnio zahtjev broj: 02-423-350/09 kojim traži regresiranje kamata u 2009. godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ .

Dostavljeno:

1. Imenovanom
2. Računovodstvu
3. Arhivi
4. Službeni bilten

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl. ecc s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-423-352/08

Datum: 10.08.2010.godine

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine d o n o s i:

R J E Š E N J E

ŠARČEVIĆ ZORANU sinu Slobodana iz Ugljevika isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne kredite, iznos od 1687,68 KM (*hiljadušeštoosamdesetsedam i 68 /100 KM*).

Odjeljenje za finansije izvršiće ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini.

O b r a z l o ž e n j e

ŠARČEVIĆ ZORAN sin Slobodana iz Ugljevika je podnio zahtjev broj: 02-423-352/08 kojim traži regresiranje kamata u 2009.godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ .

Dostavljeno:

1. Imenovanom
2. Računovodstvu
3. Arhivi
4. Službeni bilten

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić,dipl.ecc s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-423-240/08

Datum: 10.08.2010 .godine

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), Načelnik opštine d o n o s i:

R J E Š E N J E

MIĆIĆ NATALIJI iz Donje Trnove isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne kredite, iznos od 390,96 KM (tristotinedevedeset i 96/100 KM).

Odjeljenje za finansije izvršice ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini.

O b r a z l o ž e n j e

MIĆIĆ NATALIJA iz Donje Trnove je podnijela zahtjev broj: 02-423-240/08 kojim traži regresiranje kamata u 2009.godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovana je uz zahtjev priložila potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovana realizovane kredite namjenski uložila u poljoprivredu, te je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ .

Dostavljeno:

1. Imenovanj
2. Računovodstvu
3. Arhivi
4. Službeni bilten

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ecc s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-423-169/08

Datum: 10.08. 2010. godine

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010. godini („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine d o n o s i:

R J E Š E N J E

SIMIKIĆ MILICI kćerki Bore iz Ugljevika isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne kredite, iznos od 45,93 KM (*četerdesetpet i 93 /100 KM*).

Odjeljenje za finansije izvršice ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010. godini.

O b r a z l o ž e n j e

SIMIKIĆ MILICA kći Bore iz Ugljevika je podnijela zahtjev broj: 02-423-169/08 kojim traži regresiranje kamata u 2009. godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovana je uz zahtjev priložila potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovana realizovane kredite namjenski uložila u poljoprivredu, te je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ .

Dostavljeno:

1. Imenovanj
2. Računovodstvu
3. Arhivi
4. Službeni bilten

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl. ecc s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-423-82/09

Datum: 10.08. 2010. godine

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010. godini („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine d o n o s i:

R J E Š E N J E

TEŠIĆ BORISLAVU sinu Lazara iz Ugljevika isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne kredite, iznos od 192,18 KM (*stotinudevedesetdvije i 18/100 KM*).

Odjeljenje za finansije izvršiće ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010. godini.

O b r a z l o ž e n j e

TEŠIĆ BORISLAV sin Lazara iz Ugljevika je podnio zahtjev broj: 02/5-423-82/09 kojim traži regresiranje kamata u 2009. godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ .

Dostavljeno:

1. Imenovanom
2. Računovodstvu
3. Arhivi
4. Službeni bilten

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl. ecc s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-423-354/08

Datum: 10.08. 2010. godine

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010. godini („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine d o n o s i:

R J E Š E N J E

CVETKOVIĆ JUGOSLAVU sinu Tihomira iz Ugljevika isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne kredite, iznos od 1953,05 KM (*hiljadudevestopedesetri i 05 /100 KM*).

Odjeljenje za finansije izvršice ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010. godini.

O b r a z l o ž e n j e

CVETKOVIĆ JUGOSLAV sin Tihomira iz Ugljevika je podnio zahtjev broj: 02-423-354/08 kojim traži regresiranje kamata u 2009. godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ .

Dostavljeno:

1. Imenovanom
2. Računovodstvu
3. Arhivi
4. Službeni bilten

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl. ecc s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-423-72/09

Datum: 10.08. 2010.godine

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine d o n o s i:

R J E Š E N J E

LAKIĆ GORANU sinu Save iz Ugljevika isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne kredite, iznos od 792,89KM (*sedamstodevedesetdva i 89 /100 KM*).

Odjeljenje za finansije izvršice ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini.

O b r a z l o ž e n j e

LAKIĆ GORAN sin Save iz Ugljevika je podnio zahtjev broj: 02/5-423-72/09 kojim traži regresiranje kamata u 2009.godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ .

Dostavljeno:

1. Imenovanom
2. Računovodstvu
3. Arhivi
4. Službeni bilten

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić,dipl.ecc s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-423-83/09

Datum: 10.08. 2010. godine

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010. godini („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine d o n o s i:

R J E Š E N J E

ĐOKIĆ ŽIVANU sinu Gavre iz Ugljevika-Modran isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne kredite, iznos od 316,11 KM (*tristotinešesnaest i 11/100 KM*).

Odjeljenje za finansije izvršiće ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010. godini.

O b r a z l o ž e n j e

ĐOKIĆ ŽIVAN sin Gavre iz Ugljevika-Modran je podnio zahtjev broj: 02/5-423-83/09 kojim traži regresiranje kamata u 2009. godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ .

Dostavljeno:

1. Imenovanom
2. Računovodstvu
3. Arhivi
4. Službeni bilten

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl. ecc s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-423-252/08

Datum: 10.08. 2010. godine

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010. godini („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine d o n o s i:

R J E Š E N J E

TORLAKOVIĆ NEBOJŠI iz Ugljevika isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne kredite, iznos od 517,03 KM (*petstotinasedamnaest i 03 /100 KM*).

Odjeljenje za finansije izvršice ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010. godini.

O b r a z l o ž e n j e

TORLAKOVIĆ NEBOJŠA iz Ugljevika je podnio zahtjev broj: 02-423-252/08 kojim traži regresiranje kamata u 2009. godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ .

Dostavljeno:

1. Imenovanom
2. Računovodstvu
3. Arhivi
4. Službeni bilten

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl. ecc s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-423-7/10

Datum 10.08.2010.godine

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine d o n o s i:

R J E Š E N J E

OKANOVIĆ MUAMERU sin Ibrahima iz Atmačića isplatiti na ime regresiranja kamate za kratkoročni namjenski poljoprivredni kredit, iznos od 90,00 KM (*devedeset i 00/100 konvertibilnih maraka*).

Odjeljenje za finansije izvršiće ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini.

O b r a z l o ž e n j e

OKANOVIĆ MUAMER sin Ibrahima iz Atmačića je podnio zahtjev broj: 02-423-7/10 kojim traži regresiranje kamata za kratkoročni namjenski poljoprivredni kredit. Izlaskom na lice mjesta dana 06.08.2010.godine, Komisija Administrativne službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovani kredit namjenski uložio u poljoprivredu za nabavku repromaterijala za jesenju sjetvu 2008.godine, te da imenovani ispunjava uslove u skladu sa Pravilnikom o izmjenama Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti, te je odlučeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ .

Dostavljeno:

1. Imenovanom
2. Računovodstvu
3. Arhivi
4. Službeni bilten

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, *dipl.ecc s.r.*

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-423-293/08

Datum: 10.08. 2010. godine

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010. godini („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine d o n o s i:

R J E Š E N J E

JOVIČIĆ MILISAVU iz Ugljevika isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne kredite, iznos od 361,69 KM (*tristošezdesetjedna i 69 /100 KM*).

Odjeljenje za finansije izvršice ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010. godini.

O b r a z l o ž e n j e

JOVIČIĆ MILISAV iz Ugljevika je podnio zahtjev broj: 02-423-293/08 kojim traži regresiranje kamata u 2009. godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ .

Dostavljeno:

1. Imenovanom
2. Računovodstvu
3. Arhivi
4. Službeni bilten

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl. ecc s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-423-80/09

Datum: 10.08. 2010.godine

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine d o n o s i:

R J E Š E N J E

ZEKIĆ ŽARKI iz Ugljevika isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne kredite, iznos od 722,20 KM (*sedamstotinadvadesetdvije i 20/100 KM*).

Odjeljenje za finansije izvršiće ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini.

O b r a z l o ž e n j e

ZEKIĆ ŽARKO iz Ugljevika je podnio zahtjev broj: 02/5-423-80/09 kojim traži regresiranje kamata u 2009.godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ .

Dostavljeno:

1. Imenovanom
2. Računovodstvu
3. Arhivi
4. Službeni bilten

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl. ecc s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-423-189/08

Datum: 10.08. 2010. godine

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010. godini („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine d o n o s i:

R J E Š E N J E

NIKOLIĆ RAJKI iz Ugljevika isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne kredite, iznos od 144,65 KM (*stotinučeterdesetčetiri i 65/100 KM*).

Odjeljenje za finansije izvršiće ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010. godini.

O b r a z l o ž e n j e

NIKOLIĆ RAJKA iz Ugljevika je podnijela zahtjev broj: 02-423-189/08 kojim traži regresiranje kamata u 2009. godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovana je uz zahtjev priložila potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovana realizovane kredite namjenski uložila u poljoprivredu, te je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ .

Dostavljeno:

1. Imenovanj
2. Računovodstvu
3. Arhivi
4. Službeni bilten

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl. ecc s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-423-141/08

Datum: 10.08. 2010.godine

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine d o n o s i:

R J E Š E N J E

ĐURIĆ MILENI kćerki Stanka iz Ugljevičke Obriježi isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne kredite, iznos od 293,17KM (*dvjestodevedesetri i 17/100 KM*).

Odjeljenje za finansije izvršice ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini.

O b r a z l o ž e n j e

ĐURIĆ MILENA kći Stanka iz Ugljevičke Obriježi je podnijela zahtjev broj: 02-423-141/08 kojim traži regresiranje kamata u 2009.godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovana je uz zahtjev priložila potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovana realizovane kredite namjenski uložila u poljoprivredu, te je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ .

Dostavljeno:

1. Imenovanj
2. Računovodstvu
3. Arhivi
4. Službeni bilten

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić,dipl.ecc s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-423-324/08

Datum: 10.08. 2010. godine

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010. godini („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine d o n o s i:

R J E Š E N J E

JOVIČIĆ NATAŠI iz Ugljevika isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne kredite, iznos od 291,80 KM (*dvjestodevedesetjedna i 80 /100 KM*).

Odjeljenje za finansije izvršice ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010. godini.

O b r a z l o ž e n j e

JOVIČIĆ NATAŠA iz Ugljevika je podnijela zahtjev broj: 02-423-324/08 kojim traži regresiranje kamata u 2009. godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovana je uz zahtjev priložila potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovana realizovane kredite namjenski uložila u poljoprivredu, te je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ .

Dostavljeno:

1. Imenovanoj
2. Računovodstvu
3. Arhivi
4. Službeni bilten

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl. ecc s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-423-251/08

Datum: 10.08. 2010. godine

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010. godini („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine d o n o s i:

R J E Š E N J E

ZARIĆ STEVI iz Ugljevika isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne kredite, iznos od 540,85 KM (*petstotinačeterdeset i 85/100 KM*).

Odjeljenje za finansije izvršiće ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010. godini.

O b r a z l o ž e n j e

ZARIĆ STEVO iz Ugljevika je podnio zahtjev broj: 02-423-251/08 kojim traži regresiranje kamata u 2009. godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ .

Dostavljeno:

1. Imenovanom
2. Računovodstvu
3. Arhivi
4. Službeni bilten

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl. ecc s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-423-216/08

Datum: 10.08. 2010. godine

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010. godini („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine d o n o s i:

R J E Š E N J E

GAJIĆ PETRI kćerki Lazara iz Ugljevika isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne kredite, iznos od 405,16 KM (*četirstotinepet i 16 /100 KM*).

Odjeljenje za finansije izvršice ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010. godini.

O b r a z l o ž e n j e

GAJIĆ PETRA kći Lazara iz Ugljevika je podnijela zahtjev broj: 02-423-216/08 kojim traži regresiranje kamata u 2009. godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovana je uz zahtjev priložila potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovana realizovane kredite namjenski uložila u poljoprivredu, te je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ .

Dostavljeno:

1. Imenovanj
2. Računovodstvu
3. Arhivi
4. Službeni bilten

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl. ecc s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-423-230/08

Datum: 10.08. 2010. godine

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010. godini („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine d o n o s i:

R J E Š E N J E

POPOVIĆ CVJETANI kćerki Nikole iz Ugljevika isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne kredite, iznos od 42,82 KM (*četerdesetdvije i 82 /100 KM*).

Odjeljenje za finansije izvršice ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010. godini.

O b r a z l o ž e n j e

POPOVIĆ CVJETANA kći Nikole iz Ugljevika je podnijela zahtjev broj: 02-423-230/08 kojim traži regresiranje kamata u 2009. godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovana je uz zahtjev priložila potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovana realizovane kredite namjenski uložila u poljoprivredu, te je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ .

Dostavljeno:

1. Imenovanj
2. Računovodstvu
3. Arhivi
4. Službeni bilten

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl. ecc s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-423-168/08

Datum: 10.08. 2010. godine

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010. godini („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine d o n o s i:

R J E Š E N J E

TOMIĆ RADI kćerki Vladimira iz Ugljevika isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne kredite, iznos od 1799,31 KM (*hiljadusedamstodevedesetdevet i 31 /100 KM*).

Odjeljenje za finansije izvršice ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010. godini.

O b r a z l o ž e n j e

TOMIĆ RADA kći Vladimira iz Ugljevika je podnijela zahtjev broj: 02-423-168/08 kojim traži regresiranje kamata u 2009. godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovana je uz zahtjev priložila potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovana realizovane kredite namjenski uložila u poljoprivredu, te je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ .

Dostavljeno:

1. Imenovanj
2. Računovodstvu
3. Arhivi
4. Službeni bilten

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl. ecc s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-423-177/08

Datum: 10.08. 2010. godine

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010. godini („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine d o n o s i:

R J E Š E N J E

IVANOVIĆ VUJADINU sinu Milorada iz Ugljevika isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne kredite, iznos o 715,71 KM (*sedamstoptnaest i 71 /100 KM*).

Odjeljenje za finansije izvršice ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010. godini.

O b r a z l o ž e n j e

IVANOVIĆ VUJADIN sin Milorada iz Ugljevika je podnio zahtjev broj: 02-423-177/08 kojim traži regresiranje kamata u 2009. godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ .

Dostavljeno:

1. Imenovanom
2. Računovodstvu
3. Arhivi
4. Službeni bilten

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl. ecc s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-423-174/08

Datum: 10.08. 2010. godine

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010. godini („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine d o n o s i:

R J E Š E N J E

POPOVIĆ SLAVKU sinu Cvjetka iz Ugljevika isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne kredite, iznos od 659,63 KM (*šestopedesetdevet i 63 /100 KM*).

Odjeljenje za finansije izvršiće ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010. godini.

O b r a z l o ž e n j e

POPOVIĆ SLAVKO sin Cvjetka iz Ugljevika je podnio zahtjev broj: 02-423-174/08 kojim traži regresiranje kamata u 2009. godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ .

Dostavljeno:

1. Imenovanom
2. Računovodstvu
3. Arhivi
4. Službeni bilten

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl. ecc s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-423-90/09

Datum: 10.08. 2010. godine

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010. godini („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine d o n o s i:

R J E Š E N J E

MILOVANOVIĆ SRETENU iz Ugljevika isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne kredite, iznos od 1235,50 KM (*hiljadudvjestotridesetpet i 50 /100 KM*).

Odjeljenje za finansije izvršice ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010. godini.

O b r a z l o ž e n j e

MILOVANOVIĆ SRETEN iz Ugljevika je podnio zahtjev broj: 02/5-423-90/09 kojim traži regresiranje kamata u 2009. godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ .

Dostavljeno:

1. Imenovanom
2. Računovodstvu
3. Arhivi
4. Službeni bilten

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl. ecc s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-423-89/09

Datum: 10.08. 2010.godine

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine d o n o s i:

R J E Š E N J E

PAJIĆ ACI iz Ugljevika isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne kredite, iznos od 366,73 KM (*tristošezdesetšest i 73 /100 KM*).

Odjeljenje za finansije izvršiće ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini.

O b r a z l o ž e n j e

PAJIĆ ACO iz Ugljevika je podnio zahtjev broj: 02/5-423-89/09 kojim traži regresiranje kamata u 2009.godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ .

Dostavljeno:

1. Imenovanom
2. Računovodstvu
3. Arhivi
4. Službeni bilten

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić,dipl.ecc s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-423-88/09

Datum: 10.08. 2010. godine

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010. godini („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine d o n o s i:

R J E Š E N J E

BOJIĆ PETRU sin Vladimira iz Jablan – Ugljevika, isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne kredite, iznos od 562,52 KM (*petstotinaćesdesetdvije i 52 /100 KM*).

Odjeljenje za finansije izvršiće ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010. godini.

O b r a z l o ž e n j e

BOJIĆ PETAR sin Vladimira iz Jablana - Ugljevik je podnio zahtjev broj: 02/5-423-88/09 kojim traži regresiranje kamata u 2009. godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ .

Dostavljeno:

1. Imenovanom
2. Računovodstvu
3. Arhivi
4. Službeni bilten

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl. ecc s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-423-2/09

Datum: 10.08. 2010. godine

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010. godini („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine d o n o s i:

R J E Š E N J E

MILIVOJEVIĆ SLOBODANU sin Pere iz Ugljevika, isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne kredite, iznos od 525,50 KM (*petstotinadvadesetpet i 50 /100 KM*).

Odjeljenje za finansije izvršiće ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010. godini.

O b r a z l o ž e n j e

MILIVOJEVIĆ SLOBODAN sin Pere iz Ugljevika je podnio zahtjev broj: 02-423-2/09 kojim traži regresiranje kamata u 2009. godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ .

Dostavljeno:

1. Imenovanom
2. Računovodstvu
3. Arhivi
4. Službeni bilten

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl. ecc s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-423-179/08

Datum: 10.08. 2010. godine

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010. godini („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine d o n o s i:

R J E Š E N J E

BOGDANOVIĆ MILORADU iz Ugljevika isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne kredite, iznos od 746,83 KM (*sedamstotinačeterdesetšest i 83/100 KM*).

Odjeljenje za finansije izvršice ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010. godini.

O b r a z l o ž e n j e

BOGDANOVIĆ MILORAD iz Ugljevika je podnio zahtjev broj: 02-423-179/08 kojim traži regresiranje kamata u 2009. godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ .

Dostavljeno:

1. Imenovanom
2. Računovodstvu
3. Arhivi
4. Službeni bilten

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl. ecc s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-423-180/08

Datum: 10.08. 2010. godine

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010. godini („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine d o n o s i:

R J E Š E N J E

DESPOTOVIĆ GORDANI iz Ugljevika isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne kredite, iznos od 556,16 KM (*petstotina pedeset šest i 16 /100 KM*).

Odjeljenje za finansije izvršice ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010. godini.

O b r a z l o ž e n j e

DESPOTOVIĆ GORDANA iz Ugljevika je podnijela zahtjev broj: 02-423-180/08 kojim traži regresiranje kamata u 2009. godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovana je uz zahtjev priložila potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovana realizovane kredite namjenski uložila u poljoprivredu, te je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ .

Dostavljeno:

1. Imenovanj
2. Računovodstvu
3. Arhivi
4. Službeni bilten

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl. ecc s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-423-193/0

Datum: 10.08. 2010. godine

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010. godini („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine d o n o s i:

R J E Š E N J E

JOVANOVIĆ MILADINU sin Zdravka iz Ugljevika, isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne kredite, iznos od 673,89 KM (*šeststotinasedamdesettri i 89/100 KM*).

Odjeljenje za finansije izvršiće ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010. godini.

O b r a z l o ž e n j e

JOVANOVIĆ MILADIN sin Zdravka iz Ugljevika je podnio zahtjev broj: 02-423-193/08 kojim traži regresiranje kamata u 2009. godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ .

Dostavljeno:

1. Imenovanom
2. Računovodstvu
3. Arhivi
4. Službeni bilten

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl. ecc s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-423-23/08

Datum: 10.08. 2010. godine

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010. godini („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine d o n o s i:

R J E Š E N J E

ĐURIĆ TOMISLAVU iz Ugljevika, isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne kredite, iznos od 73,80 KM (*sedamdesettri i 80 /100 KM*).

Odjeljenje za finansije izvršiće ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010. godini.

O b r a z l o ž e n j e

ĐURIĆ TOMISLAV iz Ugljevika je podnio zahtjev broj: 02-423-23/08 kojim traži regresiranje kamata u 2009. godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ .

Dostavljeno:

1. Imenovanom
2. Računovodstvu
3. Arhivi
4. Službeni bilten

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl. ecc s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-423-243/08

Datum: 10.08. 2010. godine

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010. godini („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine d o n o s i:

R J E Š E N J E

GAJIĆ MILKI kćerki Branka iz Ugljevika-Falčići isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne kredite, iznos od 79,03 KM (*sedamdesetdevet i 03/100 KM*).

Odjeljenje za finansije izvršice ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010. godini.

O b r a z l o ž e n j e

GAJIĆ MILKA kći Branka iz Ugljevika-Falčići je podnijela zahtjev broj: 02-423-243/08 kojim traži regresiranje kamata u 2009. godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovana je uz zahtjev priložila potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovana realizovane kredite namjenski uložila u poljoprivredu, te je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ .

Dostavljeno:

1. Imenovanj
2. Računovodstvu
3. Arhivi
4. Službeni bilten

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl. ecc s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-423-250/08

Datum: 10.08. 2010. godine

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010. godini („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine d o n o s i:

R J E Š E N J E

RADOVANOVIĆ VAJI sinu Pere iz Ugljevika-Falčići, isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne kredite, iznos od 989,53 KM (*devetstotinaosamdesetdevet i 53 /100 KM*).

Odjeljenje za finansije izvršice ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010. godini.

O b r a z l o ž e n j e

RADOVANOVIĆ VAJO sin Pere iz Ugljevika-Falčići je podnio zahtjev broj: 02-423-250/08 kojim traži regresiranje kamata u 2009. godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ .

Dostavljeno:

1. Imenovanom
2. Računovodstvu
3. Arhivi
4. Službeni bilten

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl. ecc s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-423-6/10

Datum: 10.08.2010.godine

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine d o n o s i:

R J E Š E N J E

OKANOVIĆ ĐAMILU iz Atmačića isplatiti na ime regresiranja kamate za kratkoročni namjenski poljoprivredni kredit, iznos od 108,00 KM (stotinuosam i 00/100 konvertibilnihmaraka).

Odjeljenje za finansije izvršiće ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini.

O b r a z l o ž e n j e

OKANOVIĆ ĐAMIL iz Atmačića je podnio zahtjev broj: 02-423-6/10 kojim traži regresiranje kamata za kratkoročni namjenski poljoprivredni kredit. Izlaskom na lice mjesta dana 06.08.2010.godine, Komisija Administrativne službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovani kredit namjenski uložio u poljoprivredu za nabavku repromaterijala za jesenju sjetvu 2008.godine, te da imenovani ispunjava uslove u skladu sa Pravilnikom o izmjenama Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti, te je odlučeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ .

Dostavljeno:

1. Imenovanom
2. Računovodstvu
3. Arhivi
4. Službeni bilten

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić,dipl.ecc s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-423-27/10

Datum: 10.08. 2010. godine

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010. godini („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine d o n o s i:

R J E Š E N J E

NOVAKOVIĆ MIROSLAVI kćerki Novaka iz Ugljevika isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne kredite, iznos od 241,14 KM (*dvijestotinečetredesetjedna i 14/100 KM*).

Odjeljenje za finansije izvršice ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010. godini.

O b r a z l o ž e n j e

NOVAKOVIĆ MIROSLAVA kći Novaka iz Ugljevika je podnijela zahtjev broj: 02-423-27/10 kojim traži regresiranje kamata u 2009. godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovana je uz zahtjev priložila potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovana realizovane kredite namjenski uložila u poljoprivredu, te je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ .

Dostavljeno:

1. Imenovanj
2. Računovodstvu
3. Arhivi
4. Službeni bilten

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl. ecc s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-423-234/08

Datum: 10.08. 2010. godine

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010. godini („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine d o n o s i:

R J E Š E N J E

PAJIĆ RADENKU sinu Nedeljka iz Ugljevika, isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne kredite, iznos od 324,46 KM (*tristotinedvadeset i 46 /100 KM*).

Odjeljenje za finansije izvršiće ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010. godini.

O b r a z l o ž e n j e

PAJIĆ RADENKO sin Nedeljka iz Ugljevika je podnio zahtjev broj: 02-423-234/08 kojim traži regresiranje kamata u 2009. godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ .

Dostavljeno:

1. Imenovanom
2. Računovodstvu
3. Arhivi
4. Službeni bilten

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl. ecc s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-423-65/09

Datum: 10.08. 2010. godine

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010. godini („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine d o n o s i:

R J E Š E N J E

LAZIĆ STOJI iz Ugljevika - Modran isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne kredite, iznos od 2194,34 KM (*dvijehiljadestotinudevedesetčetiri i 34/100 KM*).

Odjeljenje za finansije izvršice ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010. godini.

O b r a z l o ž e n j e

LAZIĆ STOJA iz Ugljevika - Modran je podnijela zahtjev broj: 02/5-423-65/09 kojim traži regresiranje kamata u 2009. godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovana je uz zahtjev priložila potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovana realizovane kredite namjenski uložila u poljoprivredu, te je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ .

Dostavljeno:

1. Imenovanj
2. Računovodstvu
3. Arhivi
4. Službeni bilten

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl. ecc s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-423-228/08

Datum: 10.08. 2010.godine

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine d o n o s i:

R J E Š E N J E

TOMIĆ MILADINU sinu Svetozara iz Starog Ugljevika isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne kredite, iznos od 279,65 KM (*dvijestotinesedamdesetdevet i 65/100 KM*).

Odjeljenje za finansije izvršiće ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini.

O b r a z l o ž e n j e

TOMIĆ MILADIN sin Svetozara iz Starog Ugljevika je podnio zahtjev broj: 02-423-228/08 kojim traži regresiranje kamata u 2009.godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ .

Dostavljeno:

1. Imenovanom
2. Računovodstvu
3. Arhivi
4. Službeni bilten

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić,dipl.ecc s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-423-221/08

Datum: 10.08. 2010. godine

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010. godini („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine d o n o s i:

R J E Š E N J E

JOVANOVIĆ MIKI sinu Petra iz Starog Ugljevika isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne kredite, iznos od 1072,87 KM (*hiljadusedamdesetdvije i 87/100 KM*).

Odjeljenje za finansije izvršice ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010. godini.

O b r a z l o ž e n j e

JOVANOVIĆ MIKO sin Petra iz Starog Ugljevika je podnio zahtjev broj: 02-423-221/08 kojim traži regresiranje kamata u 2009. godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ .

Dostavljeno:

1. Imenovanom
2. Računovodstvu
3. Arhivi
4. Službeni bilten

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl. ecc s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-423-159/08

Datum: 10.08. 2010.godine

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine d o n o s i:

R J E Š E N J E

ZELENOVIĆ LUKI iz Starog Ugljevika isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne kredite, iznos od 222,21 KM (*dvijestotinedvadesetdvije i 21/100 KM*).

Odjeljenje za finansije izvršice ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini.

O b r a z l o ž e n j e

ZELENOVIĆ LUKA iz Starog Ugljevika je podnio zahtjev broj: 02-423-159/08 kojim traži regresiranje kamata u 2009.godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ .

Dostavljeno:

1. Imenovanom
2. Računovodstvu
3. Arhivi
4. Službeni bilten

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić,dipl.ecc s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-423-349/08

Datum: 10.08. 2010.godine

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine d o n o s i:

R J E Š E N J E

PETROVIĆ SVETOZARU sinu Petra iz Starog Ugljevika isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne kredite, iznos od 583,62 KM (*petstotinaosamdesetri i 62/100 KM*).

Odjeljenje za finansije izvršice ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini.

O b r a z l o ž e n j e

PETROVIĆ SVETOZAR sin Petra iz Starog Ugljevika je podnio zahtjev broj: 02-423-349/08 kojim traži regresiranje kamata u 2009.godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ .

Dostavljeno:

1. Imenovanom
2. Računovodstvu
3. Arhivi
4. Službeni bilten

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić,dipl.ecc s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-423-167/08

Datum: 10.08. 2010.godine

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine d o n o s i:

R J E Š E N J E

ĐOKIĆ RAJI sinu Mike iz Starog Ugljevika isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne kredite, iznos od 1613,46 KM (*hiljadušeststotinatrinaest i 46/100 KM*).

Odjeljenje za finansije izvršice ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini.

O b r a z l o ž e n j e

ĐOKIĆ RAJO sin Mike iz Starog Ugljevika je podnio zahtjev broj: 02-423-167/08 kojim traži regresiranje kamata u 2009.godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ .

Dostavljeno:

1. Imenovanom
2. Računovodstvu
3. Arhivi
4. Službeni bilten

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić,dipl.ecc s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-423-156/08

Datum: 10.08. 2010.godine

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine d o n o s i:

R J E Š E N J E

TOMIĆ SLOBODANU sinu Neđe iz Starog Ugljevika isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne kredite, iznos od 676,62 KM (*šeststotinasedamdesetšest i 62/100 KM*).

Odjeljenje za finansije izvršice ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini.

O b r a z l o ž e n j e

TOMIĆ SLOBODAN iz Starog Ugljevika je podnio zahtjev broj: 02-423-156/08 kojim traži regresiranje kamata u 2009.godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ .

Dostavljeno:

1. Imenovanom
2. Računovodstvu
3. Arhivi
4. Službeni bilten

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić,dipl.ecc s.r.